

S J E Č A N J E

iz predratnog revolucionarnog rada KARAHASANOVIC MIKMETA.

Rodjen sam u B.Luci 3 februara 1920 god. od oca umelog Alije Karahasanovića i majke Saine rođ. Zildžić. Otac mi je bio slabog imovnog stanja, radio je kao podvornik u banjalučkom pozorištu. 1934 god. završio sam 4 razreda gimnazije, a potom stišao na zanat. Zanat sam učio kod privatnika bravare Vukote Jankovića, a poslije nastavio u ložionici - Predgradje. U to vrijeme stupio sam u društvo "Vaso Pelagić" i došao u dodir sa drugima iz radničkog pokreta Kasimom Hadžidžem, Šefketom Naglajlićem, Kozasom i drugim. Pošto sam još iz gimnazije drugovao sa Ibrom Saradžem, Abmetom Hadžihalilovićem, Micom Šurlakom, Mirkom Kovačevićem, Hadžisterićem, Bokanom i drugima, te sam se sdržio upoznao i povezao radničku i školsku omladinu. Ulica gde sam stanovao odisala je drugarstvom, pošto su se u njoj nalazili sa stanom svi radnici i školaska nepradna omladina i među njima braća Kadić, Bahrija i Cinkara, Braća Stojnići, Macure, Hesenbašići, Bobani i drugi. Nalazeći se i Živeći u toj sredini nije se moglo ostati po strani. Često smo se sastajali i međusobno pomagali, živeli kao braća i više nego to.

Kada je nastupio gradjanski rat u Španiji prva moja akcija bila je prikupljanje pomoci i djelenje letaka o Španiji, te sam skupa radio sa Rahmijom Kadićem. 1937 god. počeo sam rasparčevati "Radnik" i "Kulturu" sve do njihove zabrane. Djelio letke i proglašao Partiju po B.Luci skupa sa Mirkom Jovetićem. Redovito nosio letke i proglašao u ložionicu te iste dodevao drugovima: " Ljuboji, Milkovi i Jovi Jakovljeviću. Učestvovao sam u svim demonstracijama, te prilikom razbijanja zbara Živkovića-Jevtida udaren po glavi, te naken 8 dana poludio i otprenut u Stenjevac gde sam bio 8 mjeseci i prezdravio. Dolaskom iz bolnice drugovi su me mnogo pomogli te sam ubrzo počeo valiti. Ponos koju su mi ukazali tada drugovi to ni danas ne mogu zaboraviti.

Na ponos mi je da vela potisnute u kasnijen god radu i bila vodilja u mogim zadacima koje mi je pokret postavio. Koncem 1938 god. poveo sam šegrtu lošionice da tražimo površicu te tom prilikom u židnom zuepravljanju sa šefom pale je kraljeva slike te ne otpustio sa posla. Znenat sam uskoro završio i položio ispit. Kao bezposlen radnik još sam se više odnošao poljestrta jer kao mlađ misam bio kompromitovan. Koncem 1939 god. obilježio sem u vojsku te preveo 4 mjeseca u iston i punstvu zbog bolsistički trajno nezaposoban. 1940 god. retma priroza je poješala budućost Partije tako da su se česte pogeli održavati sastanci Partije i Skrojko je smo ja i Rektori je po direktivu drugova Muhamedu Kazana i drugih organizovali i obavijestjavali pojedine drugeve o istom gde će biti. Ja i Rektori smo često prisustvovali sastancima a nekada i čuvoli strahu, Apriljek i sam sotekli su me u B.Juci. Kao onledinic aktivisti koj je radio po direktivu Partije odnosno partitski ljudi: Đedžihalilovića Ahmeta, Ture Šerude i drugih. 1941 god. prilikom resula jugoslavenske vojske nailezeci preko banjalučkog polja skupu sa Mirkom Bobanom, i Kazmijem Ohredovićem obuhvao sem na vojnom transportu koji je bio

rapušten novu vojnu uniformu i uzeo pušku bez muničije slučaj sa Kazimirom i Kirkom, te kod vojne poljare noći jemo ne kola sa muničijom te izgublju nakućimo po nekoliko bombi, kada smo videli da niko nos ne gleda, ja sam se povratio te sjeo na kolo i iste dotjero kuci, te zajedno sa Kazimironom istovarrio. Ovo sam samo muničijeti vao nepravio. Pušku, nesto muničije, sabljin, veću koljicu knjige a artiljeriskoj obuci koje sam dobio od poručnika Voje Rokovića na čuvanje predao sem po naradjenju Sarake Mihaljević Idrija. U nekoliko puta sandali muniči je i bombi otvoren sam u Slatini kod druge Dani jela Halmida, pored toga sam kod njega krenuti do teretan na koljica sanitetski materijal i prihvator za opravku obude. Drugom prilikom otjergao sam kod "Sandora" Električne kuće. Zatim sam od inženjera Asetirova otjergao kod "Sandora" tri vreće dinamita i vreću kapiseli. Izvesnu koljicu muničije odnosi sam kod omладnice Dalke Dervišića i slučaj sa njim je salatio u kući. Tu istu, a i drugi muniči ju kasnije mi je dopremao Jalko, a ja nosio u selo Kosjerovo kod Milice Karapetrović koju su partizanski partole preuzimale. U sedmom mjesecu 1941 god. po direktivni drugova Almata Nedžikallilovića, Ibre Saraga i Musalina Alazde Prometnika zaposlio sam se u težionici Progradje.

U ovom vremenu postavljeni su mi mnogi zadaci kao na pr. snabdevanje uljem, tovratnom masti, ležajima i drugim materijalom koji je bio potreban na oslobođenoj teritoriji. Ovo sam vršio uz pomoć druga Jova Jakovljevića i dopremi do kuće Muharema Alibegovića. U radionici sam pravio kafiju za petokrake i isti ljevao kod Muharema Alibegovića, tu se tada nalazio i drug Djuro Pucar. U to vrijeme sam dobio zadatak od Ahmeta Hadžihalilovića da minirem transport municije koja se utovara- la sa Krčmarica i u slalo na Istočno bojište. Paklenu mašinu sam dobio od Adila Alagića u kući Alibegovića. Istu dan montirao pod postolje jednog vagona transporta i pred samu eksploziju obavješten od istog Alagića da demontiram paklenu stroj i predam Dragi Božiću što sam i uradio. Taj dan u gradu B. Luci bilo je masovno hapšenje, istaknutih drugova komunista koji su kasnije na intervenciju gradjana pušteni. Pored toga kad god sam uhvatio priliku bilo danu ili noću sipao sam pje- sak ne ležaje osovinskih rukavača, ispuštanje ulje iz rezalica te su se vagoni palili i izbacivali iz saobraćaja. Primitivni posve slučajno dva vagona u kojima sam otkrio ležave njemačkih oficira i vojnika poljario uređaje za ventilaraciju, tako da su se počeli kvariti te nisu nikako ni urtvi stigli u Njemačku. U ovom periodu bio sam u vezi sa grupom djaka Skojevaca i to: Vojinom Hadžistarićem, Vojom Tišnom, Mirkom Bobanom i Fradom Zubović. Tada sam skupa sa njima, pripremio hranu u stanu ing. Matoreva za drugove u Crnoj kući, te sam istu nosio zašto sam bio angažovan svoju majku i dvije sestre, jednu od 7 a druga od 9 godina i to nijeme. Pored svog reda kod moje kuće su našli sklonište nekoliko dana i i me sei pojedini drugovi i to: Veljko Vinterhalter, Štefan Kovačević, Ferid Sačić zatin Dušanka Kovačević i Rada Vranješević koje su doveli Vahida Maglajlić i Mira Vinterhalter. Dušanku i Radu često je kod mene posjećivala Zaga Umčević, Zamra Čejvan, Hasanbašić Muša, Ibro Saršić i drugi.

U 1942 god. doveli su mi drugaricu Šefiku Sabljak iz Sarajeva koja je provela kod moje kuće više od mjesec dana, a potom sam je otpremio u Kosjerovo kod Karapetrovića. Iza nje je došao njen muš Jusuf Sabljak iz logora Dachau i proveo izvesno vrijeme kod mene, a potom otpremio ga do Karapetrovića odakle nisu pošli u Šumu već u Cazin. Decembra 1941 god. podneo sam ostavku na službi po nagovoru drugova, te preko

Miloša Karapetrovića uspostavio vezu sa IV Krajiskim odredom. Probacio sam se preko Vrbasa u Kriškovce, a zatim u selo Otpočivaljki gde se je nalazio drugi Wilko Winterhalter. Posle razgovora sa njim isti se je uputio u Fajtješane kod druge Osmana Karabegovića koji mi je dao direktive o daljem radu. Nakon nekoliko dana došremo sam izvezeni kolidimi municije i sanitetskog materijala u Vijeđane te mi je tom prilikom Osman daš neke dukate da ih predam Muhiću Hesenbadiću ili Avdi Djumrukčiću za nebaštu municije. Osman mi je sospjatio da ne dolazi kod njih, već što god budem donosio iz B. Luke da dojam partizanskim patrolama koje su bile tada redovito u selima Lijevče. Tako sam sve posljike došremo do Karapetrovića odakle su ih patrole odnosile.

Aprila ili maja 1942. god. dođao sam ponovo u Vijeđane i sospjatio Osmanu i Villri odluku da su ja ostati u redovima NOV-e. Osman mi je naložio da se odmah vrati u B. Luke i da odnesem poruku da se iz B. Luke odmah podigne kamp u Menjaču po Kosta Hadja da bi mi došao u pomoć pošto su se svih strana bili opkoljeni Šetnicima i ustasima, a morali su ostati na tom terenu radi održavanja vere sa Crvenom i Komunistom. Pored poruke kno mi je i lo kom. dukata koje sam predao Muhić Hesenbadiću. Zadatak sam obavio bez ikakvih smotliji i uručio Muhić Osmanom nalog i dukate. U to vrijeme je izbila prevala u x grupi Rudi Čajevca tako da su morali izbjegći svi drugovi iz te grupe. Nedju ovom grupom su se nalazili Cojko Agranović, Ždenko Bužić, Istrvo i još dvojica drugih čijih se imena ne sjeđem a koji su ostali u Kosjerovu desetak dana. Za ovu grupu zakavio sam propunac i doneo fotograficki uporat, slikao jednog po jednog ukaziv im legitimacije, te tako opremljena Kosjerovačka partizanska organizacija uputila u Srbuše gde ih je došao drugi Irfan Karabegović. Za ovu prevalu obavještio sam preko drugarice Nevenke Dedešević da je istu provlje Rudi Matulić. Tada sam od iste dobio nalog da se isti ima likvidirat a o tome sam obavjestio Karapetrovića te je taj isti dan Rudi ubrazen u Kosjerovu te likvidiran. Poslije Kozarskih ofenziva srušen na Milošem Karapetrovićem porazio sam u primpljenju na pojedinim grupama partizana prebači u toju ofenzivo sa Kozara u selo Lijevče. Za tete sam donosio odjeću i obuću te ih otprimali u Sloveniju. Nedju ovim kojih se sjedam bili su međi poznati drugovi partizani: Mija Šćepanović, Vaso Tlačić, Ostoja Košpić, Dulko Bođarić, Mido Sunjak i drugi koje nisam poznavao.

U ovom radu mnogo mi je pomogao i Ifet Ibrahimkadić kojeg sam upoznao sa Karapetrovićem. Koncem 1942 god. i u prvin početku 1943 god. radio sam na zbrinjavanju i snabđevanju partizanskih porodica. Novac za nabavku namirnica dobivao sam od partiske organizacije od Mandžuke i Dadasović Nevenke. U 1943 god. ponovo je uspostavljena veza sa Kozarom te sam došao u kontakt sa drugom Entesom te sam na njega uputio i druga Mandžuku koji se sa njim sastao u dva maha, tako direktno uspostavljena veza sa Komarom. Ja i Ifet smo tako nastavili vezu sa Komarom sve do mog odlaska u NOV-u 15.7.1943 god. Tom vezom otišli su mnogi drugovi u Komar. U to vrijeme susreo sam i Cvjetinu zvanog "Mošu" te je u dva maha dolazio meni kući po sumitetski materijal te i njega povezao sa Mandžukom.

U julu mjesecu 1943 god. otišao sam sa grupom mladića: Erić Milom Milašinovićem, Djukom Jovetićem, Kasimom Osmanbevićem i Ibrahimom Hamulom preko sela Glamočana u Komar gde sam je došao do čelno drug Suručić Branko. Stupio sam prvo u Komarski odred a potom upućen u prvu proletersku brigadu gde sam proveo oko godinu dana. Usled napora počeo sam poboljevati te poslije 6 neprijateljske ofanzive upućen u bolnicu u Šiprage odakle sam otpušten po Dr. Perović Danici iz brigade te upućen u banjalučko područje a kasnije u prnjavorasko gde sam ostao do drugog napada na B. Luku i upućen u S. Most, te potpuno oboleo na živčima upućen u Baru. Iz Baria sam se 1945 god. povratio u Šibenik a mjeseca maja iste godine došao u B. Luku u vojnu bolницu odakle sam pušten kao stalno neupotrebni za vojsku.

1946 god. stupio sam u ložionica Predgradje, te u istom u svojstvu bravara radio do aprila 1953 god. kada sam zbog bolesti penzionisan. Za sav ovaj rad mogu posvetočiti živi drugovi⁶ kojima radio a naveo ih u izjavi. Veći dio mogu ilegalnog rada nisam ni pominjao pošto se nisam htio pozivati na poginule druge.

Pismene izjave su mi dali drugevi: Vilko Winterhalter, Ibro Sarčić, Danijel Malinić i Temka Alibegović nosilaci "Spomenice 1941" god. a osim njih još i drugovi Karapetrović Miloš i Ifet Ibrahimkadić.

B. Luka, 20.1.1959 god.

Karakasanović Ifet

Original sjećanja nalaziće u Narodnom muzeju B. Luka.